

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
TLHATLHOBO YA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGODIMO
(Pampiri Ya Ntlha)**

POTSO 1

- | | | |
|------|--|-----|
| 1.1 | Lenatong | (1) |
| | Setlhopa sa A | (1) |
| 1.2 | Se kgatšhwa ka boloko, se tswalelwa ka letlhaku | (2) |
| | Dipodi di tshabela pula mo go sona | (2) |
| 1.3 | Legakabe le sela diboko mo tshimong ya sekolo e sa tswa go mela | (2) |
| 1.4 | O ne a le mosesane le meomo | (2) |
| 1.5 | Ba tsena mo sekolong sa Lenatong mmogo / ditsala / balekane | (2) |
| 1.6 | Phefo e fokile mo bosigong ya tlosa letlhaku | (2) |
| 1.7 | Ba rakane le tshwene | (2) |
| 1.8 | Fa ba bona tshwene e tswa mo phaphosing / tshwene | (2) |
| 1.9 | Go itshenya / Go bonala go ne ga fitlhelwa mantle a tshwene mme go sa itsiwe gore ke a efe; jaanong e bonwe. | (2) |
| 1.10 | E ne ya bolawa ke dintšwa tsa ga Mabeo | (2) |
| 1.11 | Go bonala gore tshwene e ne e le ya gagwe | (2) |
| 1.12 | 1.12.1 Go ipolelela / itlhabela mokgosi | (2) |
| | 1.12.2 Go tshega thata | (2) |
| | 1.12.3 Go lowa | (2) |

[30]

**POTSO 2
DITSHOSOBANYO**

- 2.1 Segametsi le morwawe ba ne ba ya go tsaya morwadie go leba Temba kwa mmotšharing. Rrammotšhari o ne a ba amogela. Ba ne ba tsena fa phaposing ya ditopo mme ba bontshiwa setopo sa moswi. Bolokanang, mong wa mmotšhari a ba bontsha makase gore ba itlhophele. Segametsi a supa le le tshwanetseng monna wa gagwe. Morwawe a dumelana nae pele a bona gore ke bokae. O ne a re o tla le duela le bana ba gagwe. Segametsi o ne a gana go tlhakanela kgare le bana ba gagwe. Morwadie o ne a itidimalela. Ka a ne a batla go bona gore a Setshosa o tla ntsha madi. [10]
- 2.2 Modiri e ne e le molwetse yo o tsamayang. a lebega a tshwenyegile thata. Morago ga tiro a tsena mo sejanageng sa gagwe. O ne a lebetse go dumedisa monnamogolo Mathule le go laela Mmabatho ka ga dingwe tsa kantoro ya gagwe. Fa a fitlha fa marakanelong a ditsela, a tsena mo mmotorokareng o mosweu o o neng o eme fao. A thantshiwa ke tshipi e thulana le tshipi, fa mmotorokara o a neng a o thutse o tsena fa gare ga tsela mme o thulwa ke o o neng o kgabaganya. Monna wa o mosweu a tsubula Modiri ka dibaki. O ne a lapisitswe ke batho bao ba sa itseng go kgweetsa gonne mmotorokara wa gagwe e ne e le gona o tswang bathuding. [10]

POTSO 3

- 3.1.1 Letlhalosi la kopanelo
- 3.1.2 Sedirwa
- 3.1.3 Sediri 1x3=(3)
- 3.2.1 Gona - Dinonyane di fofela gona.
- 3.2.2 Ka ona. Bana ba tshameka ka ona. (molelo) 2x2=(4)
- 3.3.1 O moleele - Mosese wa mosetsana o moleele
- 3.3.2 O motshwaana - Mapula o apere mosese o motshwaana 2x2=(4)
- 3.4.1 Motshweneng ke naiwa mmeleng
- 3.4.2 Matlhong ke a ronega 1x2=(2)
- 3.5.1 Fa pele ga leina
- 3.5.2 Fa morago ga leina
- 3.5.3 Kwa ntle ga leina 1x3=(3)
- 3.6.1 Bana ba tshameka mmogo sentle
- 3.6.2 Dinonyane di fofetse godimo 1x2=(2)
- 3.7.1 Eng?
- 3.7.2 Mang?
- 3.7.3 Kae? / bòkàé 1x3=(3)

3.8.1	Modirisokgethi	
3.8.2	Modirisopego	1x2=(2)
3.9.1	Mosadimogolo o timeditse madi a gagwe	
3.9.2	Baithuti ba phutlotse tsebe ya borobongwe ya padi ya ga Mekgwe	2x2=(4)
3.10.1	Tlolela	
3.10.2	Fapositse	1x2=(2)
3.11.1	Obegile	
3.11.2	Thatholola	1x2=(2)
3.12.1	Ga ke mo tlhaloganye fela ke tla dira jalo	
3.12.2	Ke mo kopile gore a tle go nthusa	1x2=(2)
3.13.1	Go utlwelela	
3.13.2	Go sia	
3.13.3	Go sa itse gore o direng	1x3=(3)
		[40]

POTSO 4

- 4.1 Ga go sepe se se usang pele go bona pula e nele. Baboki ba e boka ba sena mathe ganong, Ka e tlisa boitumelo fag are ga ditshedi. Pula ke pinagare ya botshelo. Melodi ya dinonyane e utlwala kgakala. Tsheola ke pula ya ntiha ya ngwaga mme Kgogolammoko e leta go phepafatsa naga morago ga kotulo. Matlakadibe fa e goroga, dipelo tsa rona di re garo! (15)
- 4.2
- 4.2.1 Moremogolo go betlwa wa taola wa motho wa ipetla.
 - 4.2.2 Go betsana ka noga e tshela.
 - 4.2.3 Bogobe bo sēne meno mo pitseng.
 - 4.2.4 O montsho e kete lefifi la mantshwarele ngwana.
 - 4.2.5 c-c-c-c! ngwana yo o utlwisisa pelo ya me botlhoko. (5)
- [20]**